Billy Smunts

Ekskalibur
(Hekaýa)

BS Magic Universe

© Ýyldrym elektron neşirýaty
2019

Kamelot döwleti ýykyldy. Ony Morgana ýolbaşçylygyndaky Saksoniýa basyp alypdy. Kamelot köşginiň ýaşaýjylary, şol sanda kyrk sany hyzmatkär, altmyş sany rysar, jemi 118 adam ýurtdan Kaledoniýa döwletine gaçyp gelipdiler. Kamelodyň soňky şasy Uter aradan çykdy. Ony Artur, Merlin we Gaýgus jaýlapdy. Uteriň inisi Wolter, Uteri jaýlamaga rugsat bermändigi üçin Artura käýedi.

Birnäçe günden soň Morgana Woltere hat arkaly ýanyna çagyrypdy. Artur Woltere Morganaň ýanyna barmazlygy maslahat berdi. Emma Arturdan öýkeli Wolter Morgananyň ýanyna geldi.

— Men seni näme üçin çagyranymy bilýäňmi, Wolter?

— Ýok. Men bilmeýän.

— Men Kamelody saňa bermek üçin çagyrdym. Emma bir şertim bar.

— Meniňem şertim bar. Sen Kamelody maňa häzir berersiň, Bäş aý geçensoň seniň şertiňi berjaý ederin. Ynanaýyň men sözümde duraryn. Eger-de etmesem siz meni öldürip hem bilersiňiz.

— Sen... Bolýar men razy. Sen Kamelodyň täjini geýip, tagtda oturarsyň we meniň şertlerimi berjaý edersiň. Sen Artury we oňa hyzmat edýän bar adamy öldürersiň.

— Maňa aslynda Kamelot gerek däl. Men diňe şa bolsam boldy. Şa olmak üçin men islendik zada taýýar.

Morgana, Kamelotda Wolteriň şa bolanyny we täç geýip hökümdarlyga başlanyny mälim etdi. Muny eşidip, Artur örän gaharlandy. Sebäbi ol mirasdüşerdi. Merlin bolsa Drakony ýanyna çagyryp, erbbet wakalar bolýanyny aýtdy. Drako şeýle diýdi: „Ýok, hiç haçan Artur Kameloda şa bolmaz. Ol Angliýanyň şasy bolar. Wakalar bolmalysy ýaly dowam edýär.”

Wolter şa bolanda onuň maňlaýynda şeýle ýazgylar peýda boldy: „Men hakyky şa däldirin. Men oýnatgy we ile gülki şadyryn”. Muny gören ähli adamlar oňa gülip seredýärdi. Ol özüne näme üçin gülip seredýänlerini bildi. Ol aýnada maňlaýyndaky ýazgyny okady.

Bir wagtlar Merlin „Ekskaliur” atly gylyç ýasapdy we ony tokaýda bir daşa mäkämläp goýupdy. Günlerde bir gün tokaýa şikara çykan Wolter, şol daşyň üstünden geldi. Daşda şeýle sözler bardy: „Bu daşdaky gylyjyň ady

Ekskaliburdyr. Ekskalibury bu daşdan diňe hakyky we adalatly patyşa sogrup biler”. Bu ýazgyny okan Wolter içinden oýlandy: „Eger-de men şu gylyjy sogursam hakyky patyşa bolaryn we meniň üstümden hiç kim gülmez”. Wolter gylyjyň ýanyna ýakyn geldi we onyň tutawajyndan tutup sogurmaga synanyşdy. Ol näçe çydalaşsa-da gylyjy sogrup bilmedi. Ol köşge gelip karar etdi: „Kamelot tokaýynda bir daşda bir gylyç bar. Kim şol gylyjy sogrup bilse men ony ornuma şa edip oturdaryn!” Bu habary eşiden uly-kiçi ähli halaýyk daşdaky gylyjyň töweregine jemlendiler. Nobatma-nobat bilen gylyjy sogurmaga synanyşdylar. Muny eşiden Morgana Wolteriň ýanyna gelip şeýle diýdi: „Ol daşdaky gylyjy sen sogrup bilersiň munyň üçin sen gara daşdan äpet minara gurdurmalysyň. Haçanda ol minara bulutlara ýetende sen güýçli bolarsyň we gylyjy sogrup maňlaýyňa ýazylan näletden gutularsyň”. Wolter derrew minara gurluşygyna başlanmagyna karar berdi.

Merliniň ýanyna bolsa Drako gelip Arturyň Ekskalibury ulanmak döwri gelenini aýtdy. Merlin Artura şeýle diýdi:

— Artur, men saňa bir zat aýtmakçy. Gadym zamanlarda Kamelodyň bir adalatly şasy bolupdyr. Ol ölmezinden öň Kamelot howply ýagdýa düşende peýdalanylar ýaly „Ekskalibur” atly gylyjy ýasadypdyr. Soň ony tokaýda bir daşa mäkämläp goýupdyr ony diňe adalatly şa sogrup biljegini aýdypdyr. Hawa bu bir rowaýat men ony Gaýgusyň beren kitaplarynyň birinde okadym. Emma bu hakykata meňzeýär. Men kamelotda şeýle daşa we gylyja duş gelipdim.

Artur we Merlin daşdaky gylyjyň ýanyna geldi. Artur daşdaky ýazgyny okady we gylyjy mäkäm tutup, gylyjy sogurdy...

SOŇY!

Tizara: Daşdaky gylyç #1 (komiks)